

## Član 36.

Директор Пореске управе ће у року од годину дана од дана примјене овог Закона донојети годишњи План контроле.

## Član 37.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а примјењиваће се од 1. јануара 2010. године.

Предсједавајући Дома народа Парламента Федерацije БиХ <b>Стјепан Крешић</b> , с. р.	Предсједавајући Представничког дома Парламента Федерацije БиХ <b>Сафет Софтић</b> , с. р.
--	--

На основу члана IV. B. 7. a) (IV) Устава Федерације Босне и Херцеговине, доносим

**UKAZ**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O JEDINSTVENOM  
SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE  
DOPRINOSA**

Проглашава се Закон о јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса који је доној Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od 7. aprila 2009. godine i na sjednici Doma naroda od 2. juna 2009. godine.

Број 01-02-295/09

30. јуна 2009. године  
Сарајево

Pредсједница  
**Borjana Krišto**, s. r.

**ZAKON**

**O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE,  
KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA**

**I. OPĆE ODREDBE**

## Član 1.

Овим Законом уређује се успостављајујује јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса.

## Član 2.

Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса - његова функција је обрада, унос, усклађивање и размјена података о доприносима, контрола уплате доприноса и достављених података, те давање информација обveznicima uplate doprinosa i osiguranim licima - успоставити ће се у Порезној управи Федерације Босне и Херцеговине (у даљnjem tekstu: Порезна управа).

## Član 3.

У смислу овог Закона, термини који се у њему користе имају следеће значење:

- Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa** (у даљnjem tekstu: Јединствени систем) је административно-технички систем према којем се врши регистрација, контрола и наплата доприноса и прикупљање података од обveznika uplate doprinosa i osiguranika;
- Informacioni sistem Jedinstvenog sistema** (у даљnjem tekstu: Информациони систем) представља средњи скуп метода, процеса и операција за прикупљање, чување, обраду, пријенос и distribuciju podataka Baze podataka Jedinstvenog sistema Porezne uprave, uključujući техничку опрему која се у тим срврима користи;
- Baza podataka Jedinstvenog sistema** (у даљnjem tekstu: База података) је јединствена evidencija о свим обveznicima uplate doprinosa i osiguranim licima, подацима неопходним за контролу i naplatu uplate doprinosa i подацима за ostvarivanje права на основу обavezognog i dobrovoljnog osiguranja;
- Korisnici Jedinstvenog sistema su:** Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje (у даљnjem tekstu:

vanbuovog Zakonaetski fondovi), Porezna uprava i Federalni zavod za statistiku;

- Subjekti upisa u Jedinstveni sistem** (у даљnjem tekstu: subjekti upisa) су обveznici uplate doprinosa i osiguranica;
- Doprinosi** су новчани iznosi које је обveznik uplate doprinosa dužan plaćati vanbudžetskim fondovima u skladu sa propisima којима се reguliraju uplate obaveznih i dobrovoljnih doprinosa;
- Obveznik uplate doprinosa** је сваки poslodavac, односно правно или физичко лице које је обавезно или доброволјно осигурano и које је обавезно vršiti obračun, obustavu i uplatu doprinosa u skladu sa Zakonom o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08) i zakonima којима се uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti;
- Osigurana lica su:** 1) lica која су обавезно ili доброволјno осигурana u skladu sa zakonima којима се uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti (u daљnjem tekstu: osiguranci) i 2) друга lica osigurana po drugom osnovu;
- Zaposlenik** је физичко лице definirano u skladu sa Zakonom o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03);
- Poslodavac** је правно ili физичко лице definirano u skladu sa Zakonom o radu;
- Fizičko lice - poduzetnik** је лице које обавља djelatnost u svoje ime i za svoj račun radi sticanja dohotka;
- Identifikacioni broj poreznog obveznika** је јединствени identifikacioni broj koji Porezna uprava dodjeljuje svakom poreznom obvezniku;
- Lični identifikacioni broj** је јединствeni broj koji Porezna uprava dodjeljuje svakom osiguranom licu upisanom u Jedinstveni sistem;
- Prijava za upis u Jedinstveni sistem** је свака prijava koja se podnosi u svrhu unošenja podataka i svih naknadnih promjena evidencija u Jedinstvenom sistemu;
- Uvjerenje o registraciji** је јавна isprava koju svakom obvezniku uplate doprinosa izdaje Porezna uprava i kojim se potvrđuje да је osiguranik upisan u Jedinstveni sistem;
- Uvjerenje iz Jedinstvenog sistema** је јавна isprava koju izdaje Porezna uprava na godišnjoj osnovi, odnosno na zahtjev subjekta upisa a sadrži traženi podatak који се налази u Jedinstvenom sistemu.

**II. ULOGA I NADLEŽNOST KORISNIKA JEDINSTVENOG SISTEMA**

## Član 4.

Porezna uprava vrši registraciju subjekata upisa i prikupljanje podataka uime Korisnika Jedinstvenog sistema.

Porezna uprava dužna је Korisnicima Jedinstvenog sistema omogućiti stalan i nesmetan pristup Bazi podataka, prijenos i korištenje podataka iz njihove nadležnosti.

## Član 5.

Vanbudžetski fondovi i Federalni zavod za statistiku preuzimaju podatke из Baze podataka i na osnovu tako preuzetih podataka ažuriraju svoje baze podataka i baze podataka zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i kantonalnih službi за запошljavanje.

Vanbudžetski fondovi i Federalni zavod za statistiku unutrašnju организацијску структуру usaglasit će sa poslovnim funkcijama propisanim ovim Zakonom i propisima који uređuju oblasti из njihove nadležnosti i osigurati odgovarajuće tehničke kapacitete за primanje i obradu podataka из Jedinstvenog sistema.

### III. USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG SISTEMA I BAZE PODATAKA

#### Član 6.

Jedinstveni sistem uspostavlja se i vodi u Poreznoj upravi.

Porezna uprava formira posebnu organizacionu jedinicu za upravljanje Jedinstvenim sistemom.

#### Član 7.

Baza podataka uspostavlja se unošenjem podataka o subjektima upisa na osnovu prijava za upis u Jedinstveni sistem, evidencija o uplatama, finansijskih izvještaja, javnih isprava, zakonom propisanih evidencija, podataka dobivenih u toku vodenja Jedinstvenog sistema i drugim evidencijama koje vode obveznici uplate doprinosa, osiguranici, organi uprave i druge javne institucije u okviru svoje nadležnosti.

Podaci uneseni u Jedinstveni sistem ne mogu se brisati iz Baze podataka.

#### Član 8.

Podaci iz Jedinstvenog sistema koriste se u cilju ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava na osnovu osiguranja u slučaju nezaposlenosti.

Podaci iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i u statističke svrhe na način koji ne omogućuje prepoznavanje subjekta upisa na kojeg se podaci odnose.

Lični podaci o osiguranim licima prikupljeni u skladu sa odredbama ovog Zakona mogu se koristiti samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 49/06).

#### Član 9.

Federalni ministar finansija (u dalnjem tekstu: Ministar) će u saglasnosti sa federalnim ministrom rada i socijalne politike, federalnim ministrom zdravstva i direktorom Federalnog zavoda za statistiku donijeti podzakonski akt kojim će se urediti: uspostava Baze podataka i interna funkcioniranje Jedinstvenog sistema između Porezne uprave i korisnika Jedinstvenog sistema, tehničko održavanje Jedinstvenog sistema, pristup Jedinstvenom sistemu, metodologija za unos i ažuriranje podataka, jedinstvena metodologija za izradu plana kontrole obračuna i uplate doprinosa i definiranje kriterija mjerila učinka, izvještavanje o naplati doprinosa i izvještavanje o upravljanju Jedinstvenim sistemom.

### IV. POSTUPAK REGISTRACIJE I PRIJAVLJIVANJA

#### Član 10.

Obveznici uplate doprinosa iz člana 3. tačka 7. ovog Zakona obavezni su se registrirati u Jedinstveni sistem u ispostavi Porezne uprave i to pravna lica prema sjedištu pravnog lica, a fizička lica prema mjestu registracije djelatnosti.

Registracija poreznih obveznika koji u skladu sa poreznim propisima moraju imati identifikacioni broj poreznog obveznika u Poreznoj upravi je istovremeno i registracija obveznika uplate doprinosa u Jedinstveni sistem.

Dobrovoljni obveznici uplate doprinosa obavezni su direktno se registrirati u Jedinstveni sistem u ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta u skladu sa postupkom propisanim ovim Zakonom. Registracijom u Jedinstveni sistem dobrotvornim obveznicima se dodjeljuje lični identifikacioni broj.

U postupku registracije Porezna uprava svakom osiguranom licu dodjeljuje lični identifikacioni broj. Osiguranom licu dodjeljuje se samo jedan lični identifikacioni broj.

Upisom u Jedinstveni sistem subjekt upisa smatra se registriranim u vanbudžetskim fondovima te se u njima neće direktno registrirati.

#### Član 11.

Obveznicima uplate doprinosa izdaje se uvjerenje o registraciji.

Uvjerenje o registraciji ima svojstvo javne isprave.

#### Član 12.

Prijava za upis u Jedinstveni sistem iz člana 3. tačka 14. ovog Zakona je:

- 1) prijava za registraciju;
- 2) prijava za osiguranje;
- 3) odjava osiguranja;
- 4) prijava promjene u toku osiguranja;
- 5) godišnja prijava podataka o doprinosima;
- 6) prijava promjene podataka o doprinosima;
- 7) prijava, odjava i promjena staža osiguranja sa uvećanim trajanjem;
- 8) prijava, odjava i promjena osiguranja na osnovu ugovora o djelu i drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada.

#### Član 13.

Obveznik uplate doprinosa i osiguranik koji je sam za sebe obveznik podnosi:

- 1) prijavu početka poslovanja, prijavu prestanka poslovanja i prijavu promjene u poslovanju obveznika uplate doprinosa;
- 2) prijavu osiguranja za zaposlenike;
- 3) odjavu osiguranja i prijavu promjene u toku osiguranja za zaposlenike;
- 4) godišnju prijavu podataka o doprinosima;
- 5) prijavu promjene podataka o doprinosima;
- 6) prijavu, odjavu i promjenu staža osiguranja sa uvećanim trajanjem;
- 7) prijavu, odjavu i promjenu osiguranja na osnovu ugovora o djelu i drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada.

Lice koje se bavi dopunskim zanimanjem podnosi:

- 1) prijavu početka poslovanja i prijavu prestanka poslovanja obveznika uplate doprinosa;
- 2) prijavu promjenu u poslovanju obveznika uplate doprinosa;
- 3) prijavu osiguranja za zaposlenike;
- 4) odjavu osiguranja za zaposlenike;
- 5) prijavu promjena u toku osiguranja za zaposlenike;
- 6) godišnju prijavu podataka o doprinosima;
- 7) prijavu promjene podataka o doprinosima.

Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja podnosi:

- 1) godišnju prijavu podataka o doprinosima za korisnike prava naknada plaće na osnovu zdravstvenog osiguranja;
- 2) druge prijave kada je za to zakonom ovlašten.

Federalni zavod za zapošljavanje podnosi:

- 1) prijavu na osiguranje, odjavu sa osiguranja i promjene u osiguranju za nezaposlena lica;
- 2) godišnju prijavu podataka o doprinosima prema propisima o zapošljavanju i prijavu promjene tih podataka;
- 3) druge prijave kada je za to zakonom ovlašten.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje podnosi:

- 1) prijavu na osiguranje, odjavu sa osiguranja i prijavu promjena u osiguranju za penzionere na zdravstveno osiguranje;
- 2) druge prijave kada je za to zakonom ovlašten.

Federalni zavod za statistiku podnosi:

- 1) podatke o dodjeli i izmjeni šifre djelatnosti za pravna lica i fizička lica -poduzetnike;
- 2) podatke o dodjeli i izmjeni šifre djelatnosti za organizacione jedinice u sastavu pravnih lica i fizičkih lica - poduzetnika.

#### Član 14.

Obveznik uplate doprinosa podnosi Poreznoj upravi prijavu za upis u Jedinstveni sistem za svakog novog zaposlenika u roku od sedam dana od dana otpočinjanja rada osiguranika.

Obveznik uplate doprinosa Poreznoj upravi podnosi prijavu iz čl. 12. i 13. ovog Zakona u roku od sedam dana od dana nastanka promjene.

### Član 15.

Godišnju prijavu podataka o doprinosima sadržanu u prijavama iz člana 12. ovog Zakona obveznik uplate doprinosa podnosi do 30. aprila tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu na osnovu podataka iz evidencije iz oblasti rada, odnosno konačno utvrđene osnovice za uplatu doprinosa prema godišnjem obraćunu za prethodnu godinu.

### Član 16.

Postupak podnošenja prijave za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem, način i rokove dostavljanja ličnih podataka, godišnje prijave podataka o doprinosima, te način korištenja i razmjene tih podataka uredit će se posebnim propisom koji donosi Ministar.

### Član 17.

Za tačnost i ažurnost dostavljenih podataka odgovoran je podnositelj prijave, odnosno odgovorno lice.

Prijave za upis u Jedinstveni sistem moraju biti potpune.

Porezna uprava dužna je prilikom podnošenja prijave za upis u Jedinstveni sistem provjeriti da li podnesena prijava sadrži potrebne podatke.

Ako Porezna uprava utvrdi da su podaci u prijavi netačni ili nepotpuni zatražit će od podnosioca prijave da otkloni utvrđene nedostatke. Podnositelj prijave dužan je u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja otkloniti utvrđene nedostatke i dostaviti ispravno popunjenu prijavu.

Porezna uprava ima ovlaštenje podnijeti prijavu ispred obveznika uplate doprinosa ukoliko na osnovu postojećih evidencija utvrdi da podnesena prijava ne sadrži tačne ili potpune podatke ili da prijava nije ni podnesena.

### Član 18.

Porezna uprava svakom osiguraniku izdaje uvjerenje iz Jedinstvenog sistema koje sadrži godišnje podatke o iznosu uplaćenih, odnosno neuplaćenih doprinosa.

Uvjerenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se za svaku fiskalnu godinu najkasnije do 31. decembra tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu.

### Član 19.

Porezna uprava izdaje uvjerenje iz Jedinstvenog sistema sa traženim podacima svakom subjektu upisa na njegov lični zahtjev.

Uvjerenje se izdaje o podacima o kojima Porezna uprava vodi evidenciju u Jedinstvenom sistemu od dana početka primjene ovog Zakona.

Ukoliko traženi podaci ne postoje u Bazi podataka, Porezna uprava dužna je izdati potvrdu o nepostojanju podataka.

### Član 20.

Ukoliko na osnovu uvjerenja iz čl. 18. i 19. ovog Zakona subjekt upisa smatra da su mu u Jedinstvenom sistemu evidentirani neispravni podaci ima pravo pisanim putem i uz prilaganje odgovarajućih dokaza Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za promjenu podataka da se podaci isprave, odnosno dopune.

Ukoliko utvrdi da je zahtjev opravдан Porezna uprava dužna je, prema zahtjevu iz stava 1. ovog člana, u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva provesti odgovarajući postupak radi ispravljanja, odnosno dopune podataka u Jedinstvenom sistemu i obavijestiti subjekta upisa i Korisnika Jedinstvenog sistema na kojeg se promjena odnosi o izvršenoj promjeni.

### Član 21.

Izuzetno, podaci uneseni u Jedinstveni sistem, u skladu sa čl. 12. i 13. ovog Zakona, mogu se promijeniti samo u slučajevima:

- 1) ako u propisanom postupku nadležni organ utvrdi promjenu podataka;
- 2) ako su podaci o svojstvu osiguranika, penzijskom stažu, stažu osiguranja i plaćama uneseni u Jedinstveni sistem na osnovu lažnih isprava;
- 3) ako se naknadnom provjerom podataka ili na drugi način utvrdi da su u Jedinstveni sistem uneseni neispravni, netačni ili nepotpuni podaci;

4) u drugim slučajevima u kojima se prema propisanom postupku mogu upotrijebiti vanredna pravna sredstva.

### Član 22.

Porezna uprava rješenjem odjavljuje osiguranika sa osiguranja po službenoj dužnosti ili na njegov zahtjev u slučajevima:

- 1) kada je obveznik uplate doprinosa prestao sa poslovanjem na osnovu rješenja nadležnog organa, a nije podnio odjavu;
- 2) kada obveznik uplate doprinosa nije odjavio osiguranike, a prijavio je prestanak poslovanja;
- 3) na lični zahtjev osiguranika kada za to ima pravni interes.

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

### V. KONTROLA

#### Član 23.

U okviru Jedinstvenog sistema vrši se evidentiranje podataka o naplati i raspodjeli uplaćenih doprinosa i obavljaju poslovi finansijskog nadzora i ekonomsko-finansijske revizije uplate doprinosa.

Kontrola obračuna i uplate doprinosa vrši se u skladu sa Zakonom o doprinosima.

#### Član 24.

Podaci iz Baze podataka koriste se za kontrolu pravilnosti obračuna i uplate doprinosa i za utvrđivanje duga na osnovu obaveza uplate doprinosa.

Ako se utvrdi nepravilnost iz stava 1. ovog člana Porezna uprava će uputiti obavijest kojom obveznika uplate doprinosa upozorava da izvrši pravilan obračun i uplatu doprinosa.

Podaci o dugovanjima iz Baze podataka sravnjavaju se na mjesечnom nivou i dostavljaju Poreznoj upravi s ciljem izdavanja naloga za plaćanje.

Podaci o netačnom iznosu obaveze i neprijavljivanju obaveze na osnovu doprinosa dostavljaju se Odsjeku za inspekcijski nadzor Porezne uprave s ciljem provođenja nadzora i kontrole.

#### Član 25.

Jedinstveni sistem generiše izvještaje o rizičnim kategorijama uplate doprinosa i identificira one obveznike koji izbjegavaju obavezu uplate, isplaćuju ili prijavljuju manje iznose na osnovu obaveze uplate doprinosa, odnosno ne podnose prijavu za upis u Jedinstveni sistem iz člana 12. ovog Zakona.

Kategorizacija rizičnih kategorija obveznika uplate doprinosa iz stava 1. ovog člana vrši se na godišnjem nivou i kao pokazatelj dostavlja se Odsjeku za inspekcijski nadzor Porezne uprave s ciljem provođenja aktivnosti nadzora i kontrole.

#### Član 26.

Porezna uprava sa vanbudžetskim fondovima usaglašavat će godišnji Plan kontrole u cilju osiguravanja višeg nivoa pridržavanja uplate od obveznika uplate doprinosa.

Plan kontrole, koji utvrđuje Porezna uprava, sadrži detaljne procedure kontrole i vođenja, mehanizme i kriterije kontrole koji će se koristiti prilikom ocjene kategorije rizika prema obveznicima uplate doprinosa, te za predviđanje prihoda.

### VI. ČUVANJE I SIGURNOST DOKUMENTACIJE I PODATAKA JEDINSTVENOG SISTEMA

#### Član 27.

Porezna uprava dužna je uspostaviti Informacioni sistem koji će omogućiti pohranjivanje, korištenje i rekonstrukciju podataka iz Baze podataka i kada nastupe uvjeti izvan nadzora, poput prirodnih katastrofa i drugih vrsta nepogoda.

Porezna uprava dužna je uspostaviti Informacioni sistem koji zadovoljava minimalne zahteve za funkcioniranje sistema na drugoj lokaciji udaljenoj najmanje 50 km vazdušne linije od primarne lokacije Baze podataka i nalazi se na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

**Član 28.**

Porezna uprava odgovorna je za sigurnost podataka i poduzima sve tehničke i organizacione mјere i pravila koja su neophodna za provođenje zakona i propisa u vezi sa zaštitom i tajnošću podataka.

Porezna uprava dužna je poduzeti mјere protiv neovlaštenog ili slučajnog pristupa ličnim podacima, mijenjanja, uništavanja ili gubitka podataka, neovlaštenog prijenosa, drugih oblika nezakonite obrade podataka, kao i mјere protiv zloupotrebe ličnih podataka. Ova obaveza ostaje na snazi i nakon završetka obrade podataka.

Ministar će donijeti pravilnik u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona kojim će se utvrditi procedure čuvanja i sigurnosti podataka u okviru Informacionog sistema, uključujući i postupke za pohranjivanje rezervnih kopija podataka, kao i za osiguranje rekonstrukcije podataka u slučaju njihovog gubljenja.

**Član 29.**

Originalne prijave za upis u Jedinstveni sistem, na osnovu kojih su podaci uneseni u Bazu podataka, čuvaju se pet godina od dana podnošenja prijave.

Dokumentacija i podaci iz stava 1. ovog člana čuvaju se na način koji omogućava sigurnu zaštitu podataka za period predviđen ovim Zakonom.

Podaci uneseni u Bazu podataka u elektronskom obliku čuvaju se trajno.

Po isteku roka iz stava 1. ovog člana Porezna uprava proslijedi trajnu dokumentaciju vanbudžetskim fondovima za njihovu daljnju upotrebu.

**VII. KAZNENE ODREDBE****Član 30.**

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 50.000,00 KM kaznit će se obveznik uplate doprinosa za prekršaj ako:

- 1) ne podnese prijave osiguranja, odjave osiguranja i prijave promjene u toku osiguranja (član 12.);
- 2) ne podnese godišnje prijave podataka o doprinosima (član 12.);
- 3) uneša netačne podatke u prijave za upis u Jedinstveni sistem (član 12.);
- 4) podnese prijave osiguranja, odjave osiguranja ili prijave promjena u toku osiguranja po isteku propisanog roka (član 14.);
- 5) podnese godišnje prijave o doprinosima po isteku propisanog roka (član 15.);
- 6) u roku koji je odredila Porezna uprava ne otkloni netačne podatke unesene u godišnje prijave podataka o doprinosima (član 15.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se fizičko lice - poduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM.

Pored novčane kazne počinjuču prekršaja iz stava 1. ovog člana može se izreći i zabrana vršenja djelatnosti u periodu do šest mjeseci s ciljem sprečavanja budućeg činjenja prekršaja.

**Član 31.**

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj osiguranik koji je sam za sebe obveznik uplate doprinosa ako:

- 1) ne podnese prijavu na osiguranje ili je podnese po isteku propisanog roka (čl. 12., 14. i 15.);
- 2) ne podnese prijavu o prestanku osiguranja ili je podnese po isteku propisanog roka (čl. 12., 14. i 15.);
- 3) ne podnese prijavu o promjeni osiguranja ili je podnese po isteku propisanog roka (čl. 12., 14. i 15.);
- 4) ne podnese godišnju prijavu o doprinosima (član 12.);

- 5) u roku koji je odredila Porezna uprava ne otkloni netačne podatke unesene u prijavu za upis u Jedinstveni sistem (član 17.).

Dobrovoljni obveznik uplate doprinosa ne podliježe plaćanju novčane kazne propisane ovim članom.

**VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE****Član 32.**

U roku od 18 mjeseci od dana početka primjene ovog Zakona Porezna uprava i vanbudžetski fondovi će istovremeno obavljati poslove registracije i druge administrativne poslove u skladu sa ovim Zakonom i zakonima kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

**Član 33.**

U roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona Porezna uprava, vanbudžetski fondovi i Federalni zavod za statistiku dužni su uskladiti organizaciju i poslovanje sa odredbama ovog Zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog Zakona.

Porezna uprava nakon isteka roka predviđenog u stavu 1. ovog člana, a u skladu sa podzakonskim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, preuzet će zaposlenike koji su radili na poslovima registracije i kontrole obveznika uplate doprinosa iz vanbudžetskih fondova, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mјesta Porezne uprave.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će na usaglašen prijedlog federalnog ministra finansija, federalnog ministra rada i socijalne politike i federalnog ministra zdravstva, donijeti podzakonski akt nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana kojim će propisati način i uvjete preuzimanja zaposlenika iz stava 2. ovog člana.

**Član 34.**

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona uskladit će se odredbe drugih zakona koji reguliraju pitanja obuhvaćena ovim Zakonom sa odredbama ovog Zakona.

**Član 35.**

Propise iz čl. 9. i 16. ovog Zakona Ministar će donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

**Član 36.**

Direktor Porezne uprave će u roku od godinu dana od dana primjene ovog Zakona donijeti godišnji Plan kontrole.

**Član 37.**

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" a primjenjivat će se od 01. januara 2010. godine.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Stjepan Krešić, s. r.	Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Safet Softić, s. r.
--	--

**KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE  
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Na temelju čl. 30. st. 1. točka n) i čl. 146. st. 6, 149. st. 4 i 9., čl. 150. st. 3., čl. 163., 166. i 167. Zakona o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 17. lipnja 2009. godine, donijela je

**PRAVILNIK****O VRJEDNOVANJU I IZRAČUNU IMOVINE  
INVESTICIJSKOG FONDA****I. OPĆE ODREDBE****Članak 1.**

Ovim Pravilnikom propisuje se:

- a) učestalost utvrđivanja neto vrijednosti imovine fondova;